

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG  
DITLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005  
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**SEPEDI LELEME LA GAE  
MAEMO A GO LEKANELA  
(Lephephe la Boraro)**

**NAKO: Diiri tše 2**

**MEPUTSO: 80**

---

**DITAELO:**

- Bala dipotšišo ka tlhokomelo gore o tle o kgone go fa dikarabo tša maleba.
  - Lephephe le le na le dikarolo tše THARO e lego, A, B le C
  - Nomora dikarabo gore di sepelelane le dipotšišo tša tšona.
  - Mo karolong ya C kgetha puku e TEE fela, **Go tseba mang** goba **Moephathutse**
- 

**KAROLO YA A  
TAODIŠO**

**POTŠIŠO 1**

Kgetha e TEE ya dihlogo tše di filwego **goba** seswantšho se se filwego. Ngwala taodišo ye e ka tlalago letlakala le TEE le SERIPA go ya go a MABEDI ka hlogo goba seswantšho se o se kgethilego.

- 1.1 Go se itlwaetše go bala ga bana ba rena ke tlhobaboroko.
- 1.2 Bana ba ba dulago mebileng ke taetšo ya gore botho bo hweletše.
- 1.3 Tlhokego ya mešomo ke tlhobaboroko.
- 1.4 Mmetla šapo la tlala o betla a lebišitše wa gabon.

- 1.5 Lebelediša seswantšho se se latelago o itlhamele hlogo ya maleba ka sona, o ngwale ka botlalo seo se go tlelago monaganong ge o bona tiragalo ye.



PALOMOKA YA KAROLO YA A: [30]

KAROLO YA B  
DINGWALWANA TŠE DIKOPANA

POTŠIŠO 2

Kgetha se tee sa dingwalwa tše o ngwale botelele bja letlakala le TEE ka sona.

- 2.1 O mongwaledi wa lekgotla la baithuti. Ngwalela ba yunibesithi ya moo o tsenago gona **lengwalo**, o ba fe maele mabapi le tsela ye ba swanetšego go abela bana ba ba hlokago ditšhelete tša dipasari ka gona

GOBA

- 2.2 O moemedi wa lefelo la mo o dulago motseng wa geno. Ngwalela ratoropo wa geno **memorantamo** o belaele ka ga ditšhila tša mo o dulago ka ge di se sa rwalwa ke lori ya matlakala.

(15)

### POTŠIŠO 3

Kgetha se TEE sa dingwalwana tše, o ngwale ka sona go ya ka taelo tša sona

- 3.1 O morutiši, gomme o filwe mošomo wa go laletša dikolo tše dingwe go tla go keteka le lena dipolo tše di kgahlišago tša sekolo sa geno. Ngwala **Karata ya memo** (Di bontšhwa di le ka gare ga karata) go ya dikolong tše.

### GOBA

- 3.2 Ngwala **fekese** ye e yago go ngwaneno moše wa mawatle, o mo tsebiše ka ga lehu leo le hlagilego ka geno. (15)

**PALOMOKA YA KAROLO YA B:**    15+15=[30]

### KAROLO YA C KANEGELOKOPANA

### POTŠIŠO 4

**Go Tseba Mang?– H.H. Ramokgopa**

- 4.1 Badiša ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago:

**Setsopolwa A:**

Setšhene Mampudi a lebelela Sekwala.” Diphahlal tše ke tša mang? Wena o di tšere kae? O na le lebenkele? Kae? Dipotšišo tše tša tla motšitšitši mo Sekwala a ilego a se ke a kgora go araba le e tee ya tšona. Mogopolo wa gagwe wa thalathala le seporo sa setimela sa go ya gagabo kua mpeng ya thaba tša Leralleng; a bona mmagwe le kgaitšeddiagwe le batho ba motse wa gabon bao a sa ba gopolago. A makala gore na o tla ba a ba bona gape naa; le ge setšhene Mampudi a re o a mo swara, o išitše diatla tša gagwe a sa tsebe gore o dirang. Monna wa teksi o dio makala ge boSekwala ba tšwa ka ngwakong ba letša korostina.

- 4.1.1 Ka methaladi ye MEBEDI hlaloša ka fao Sekwala a bego a hwetša diphahlal lebenkeleng la Morena Lombard ka gona. (2)
- 4.1.2 Efa seema seo se swanelago ditiro tša Sekwala gotee le tlhalošo ya sona. (2)
- 4.1.3 O ka thibela bjang bosenyi bjo bo dirwago ke boSekwala? Efa dintlha tše PEDI (2)
- 4.1.4 Go ya ka setsopolwa go **letša korostina** ke go dira eng? (1)
- 4.1.5 Ka mothaladi o TEE hlaloša ka fao Sekwala a ahlotšwego ka gona kgolegong. (1)

**Setsopolwa B:**

"Thipe! Nke o tle keno. Tšeal! Ke go reketše sutu. O ntheeletše gabotse; ke se go bone o e apere mo gare ga beke o hlwa o sutilo o ka reo a bereka. O e apere fela ka Mekibelo le Dsontaga, le gona ge go na le phathi. Ke go bone o e apere gare ga beke o tla ntseba gabotse. Nke o e lekantše re bone fela ge e tla go lekana." Marula a phutholla sutu yela ya botalamorogo a e lekantsha. Banna ke saese 45 mola yena a ka lekanwa ke 38. Borokgo o swanetše go bo mena gabedi, le matsogo bjalo. Baki yona ke jasebaki.

- |       |   |     |
|-------|---|-----|
| 4.1.6 | Ge o le mosadi wa Thipe o ka dira eng gore Thipe a go hlokomele? Efa dintlha tše PEDI.  | (2) |
| 4.1.7 | Efa mabaka a MABEDI ao a hlotšego go rakwa ga Thipe mošomong.   | (2) |
| 4.1.8 | Ka methaladi ye mebedi ala semelo sa Pekwa go ya ka lefoko le, <b>Ke go bone o e apere gare ga beke o tla ntseba gabotse.</b> | (2) |

**Setsopolwa C:**

Taba yeo ya napa ya ferehla maikutlo a dingwetši, tša tsenelela barwa ba mokgekolo. Go dula ka fao e no ba go hlwa dipolelong tše di sa felego. Ka dikgwedi tše di latelang gwa fethekgwa gwa foromiwa ditena gwa hlongwa matlema gwa rulelwaa, gomme barwa ba babedi ba laela mokgekolo gore bjale ba thothela ka malapeng a bona. Mokgekolo a se hlwe a kalapišana le bona, eupša a ba abela dikarolo tša bona tša dirišwa gomme a ba lokolla, a šala le morwediagwe le bana ba gagwe ba babedi ba bašemane le sona sekamokgonyana selasa go dula le morwedi ka lenyalo la 'fatenset'. Anthena le gona kua magaeng 'fatenset' e gona?

- |        |  |     |
|--------|--|-----|
| 4.1.9  | Ka methaladi ye MEBEDI hlaloša taba yeo e ferehlilego maikutlo a dingwetši.                  | (2) |
| 4.1.10 | Efa maikutlo a gago mabapi le lenyalo la 'fatenset'.   | (2) |
| 4.1.11 | Ke eng seo se dirilego gore ditlogolo tša MmaPhala di itiše lebaka le le telele baagišaneng? | (1) |
| 4.1.12 | Ke seema sefe se o ka go se hlabela MmaPhala gore a tsebe bohlokwa bja motho?                | (1) |
- [20]**

**GOBA**

- 4.2 "Letsogo la molao ke le letelele". Tiša kgopoloo ye ka go ahlaahla diteng tša:

- Mpapaletšeng le
  - E kgatlilwe
- |      |      |
|------|------|
| (10) | (10) |
|      | [20] |

## **POTŠIŠO 5 DINONWANE**

***Moephathutse – S.A. Makopo***

- 5.1 Badišiša ditsopolwa tše ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago:

**Setsopolwa A:**

Kgauswi le sefero seo go be go metše mohlare wo mogolo wa dikenywa tše dibosebose. Mohlare wa gona o be o bušwa le go laolwa ke mong, Mokadiathola ka noši. Go be go se motho yo a dumelwago go kgwatha dikenywa tša wona ge di budule, yo mogolo goba yo monyenyanne. Ke yena Mokadiathola ka noši a bego a na le maatla a go kgethela bana le basadi ka nako ya gagwe. Nakong ya ge mohlare o thomile go butšwa Mokadiathola o be a hlwa kgauswi le mohlare wo, go kgonthiša gore ga go batamele motho moo.

- 5.1.1 Na o bona e le tshwanelo gore mohlare wa Mokadiathola o lewe fela ge a le gona? Efa lebaka la karabo ya gago. (1)
- 5.1.2 Mokadiathola o tsebile bjang gore lapa la gagwe le wetšwe ke bothata? (2)
- 5.1.3 Ka methaladi e MEBEDI hlaloša gore Mokadiathola o rarolotše bothata bjo bo wetšego bana le basadi ba gagwe bjang? (2)
- 5.1.4 Mongwadi o go ruta eng ka baanegwa ba: Mokadiathola le Pheladi? (2)
- 5.1.5 Ke maele afe a o bego o ka a fa ba lapa la Mokadiathola gore ba se wele mathateng? Efa kgopolو e TEE. (1)

**Setsopolwa B:**

“Phootšwana ye phukubje ga e na nnete. O ka no hwetša e sa hwa e nyaka go dira boradia.” Ke monyekarikana. A tšeа sebepi a latswa phukubje gabedi gararo, ya se ke ya itšišinya ya fela e rapaletše.  
 “Aowa, ye yona e hwile ka nnete. Fela e ka be e bolailwe ke eng? Ga go bonale madi goba ntho!” A ipotšiša, eupša a hloka karabo. A e rwala a e lahlela ka morago ga karikana.  
 Kganthe ka moo morago ka mo a lahlelagu phukubje, o be a beile dihlapi tše a ditantšego ka nokeng

- 5.1.6 Ke ka lebaka la eng phukubje e be e robetše tseleng. Efa dintlha tše PEDI. (2)
- 5.1.7 Ke botlaela bofe bjo phiri a go bo dira ge a ekwa ka fao phukubje e atlegilego ka gona? (1)
- 5.1.8 Efa kgopolو ya gago mabapi le segwera sa phukubje le phiri, ka morago ga ge phiri e bethilwe. (2)
- 5.1.9 Ke ka lebaka la eng mongkariki a ile a holofela go betha phiri? (1)

**Setsopolwa C:**

Ba sešo ba fihla kgole, ba gahlana le monna yo mongwe a etšwa go tsoma. Le yena a makala go bona batho ba babedi ba nametše pokolo, ebole e lekeleditše leleme ka go lapa. Ge a ba bona a re: "Aowa hle, banna! Le ka napa la tlaša phoofolo ka mokgwa wo? Banna ba babedi ba dinatla godimo ga polokwana? Aowa, le ge ba reng! Ke ge nkabe le ka fologa pokolo gomme la e šikara magetleng!"

- 5.1.10 Ke eng seo se gapeleditšeego Matheetšabohle le morwa wa gagwe go ya godimo le fase le tonki? (1)  
5.1.11 Ge o be o le Matheetšabohle, o be o tla tšea keletšo efe go tšeо o di filwego? Efa lebaka. (2)  
5.1.12 Tonki ya Matheetšabohle e feleditše kae? (1)  
5.1.13 Mongwadi o go ruta eng ka batho ba go swana le boMatheetšabohle?  
Karabo ya gago e akaretše methalo ye MEBEDI. (2)
- [20]**

**GOBA**

- 5.2 Sekaseka nonwane ya **Mosela wa Pela o kae?** go ya ka dikokwane tše di latelago tša go sekaseka nonwane, o fela o šitlela ka mehlala ya maleba:

- 5.2.1 Matseno. (4)  
5.2.2 Poeletšo ya mantšu (4)  
5.2.3 Baanegwa. (4)  
5.2.4 Thulano. (4)  
5.2.5 Mafelelo. (4)

**PALOMOKA YA KAROLO C: [20]**

**PALOMOKA: 80**